Aṁráin an Oireaċtais.

III-Is truaġ gan mise i Sasana.

Riobárd ua Duiḃir

do ġléas le haġaiḋ buiḋne ceóil an Oireaċtais.

Ar n-a ċur amaċ
do
Ċonnraḋ na Gaeḋilge,
i mBaile Áṫa Cliaṫ.

1902.

Tri pingne.

[Amhráin an Oireachtais] [Ó Duibhir, Richárd]

M1744
.C37
A43
1902x

Gift of Fred Norris Robinson

IS TRUAĠ ĠAN MISE I SASANA.

RIOBARD UA DUIBIR
Do ġléas le haġaiḋ Buiḋne Ceóil an Oireaċtais.


pp dolente.
(1) Is truaġ gan mis - e i Sas - a - na, Ag-us duin - e 'ṁáin as Éir - inn liom; Nó a-
(2) An ġaoṫ ag - us an fear - tainn Ḃeiṫ 'mo seól - aḋ ó tuinn go tuinn is a
rall.
rit.
muiġ i lár na fairr - i - ge 'Náit a gcaill... tear na míl - te long.
Rí, go seól - aiḋ tú mis - e ins an áit a bfuil mo ġráḋ 'na luiġe.


Refrain.
pp
rit.
Nó a muiġ i lár na fairr - i - ge 'Náit a gcaill... tear na mil - te long.
Is a Rí, go seól - aiḋ tú mis - e ins an áit a bfuil mo ġráḋ 'na luiġe.
Nó a muiġ i lár na fairr - i - ge 'Náit a gcaill... tear na mil - te long.
Is a Rí, go seól - aiḋ tú mis - e ins an áit a bfuil mo ġráḋ 'na luiġe.
pp
rit.
Nó a muiġ i lár na fairr - i - ge 'Náit a gcaill... tear na mil - te long.
Is a Rí, go seól - aiḋ tú mis - e ins an áit a bfuil mo ġráḋ 'na luiġe.
Nó a muiġ i lár na fairr - i - ge 'Náit a gcaill... tear na mil - te long.
Is a Rí, go seól - aiḋ tú mis - e ins an áit a bfuil mo ġráḋ 'na luiġe.
pp dolente.
(3) Ag luiġ - e dam - s' ar mo leab - aiḋ, Ó, seaċt-ṁain is an oiḋ - ċe 'réir Air-
(4) Go raiḃ Briġid an cúil ...... clann ...... -aiġ Ag-us fear léi ar a láiṁ 'san tsliġe, Ag-us
(3) Ag luiġ - e dam - s' ar mo leab - aiḋ, Ó, seaċt-ṁain is an oiḋ - ċe 'réir Air-
(4) Go raiḃ Briġid an cúil ...... clann ...... -aiġ Ag-us fear léi ar a láiṁ 'san tsliġe, Ag-us
pp dolente.
(3) Ag luiġ - e dam - s' ar mo leab - aiḋ, Ó, seaċt-ṁain is an oiḋ - ċe 'réir Air-
(4) Go raiḃ Briġid an cúil ...... clann ...... -aiġ Ag-us fear léi ar a láiṁ 'san tsliġe, Ag-us
(3) Ag luiġ - e dam - s' ar mo leab - aiḋ, Ó, seaċt-ṁain is an oiḋ - ċe 'réir Air-
(4) Go raiḃ Briġid an cúil ...... clann ...... -aiġ Ag-us fear léi ar a láiṁ 'san tsliġe, Ag-us


rall.
rit.
ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
id - - is sin is maid - - - in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
id - - is sin is maid - - - in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
rall.
rit.
ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
id - - is sin is maid - - - in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
id - - is sin is maid - - - in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
Refrain.
pp
rit.
Ais - ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
Ag-us id - - is sin is maid...... -in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
Ais - ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
Ag-us id - - is sin is maid...... -in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
pp
rit.
Ais - ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
Ag-us id - - is sin is maid...... -in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.
Ais - ling do rinn...... -e mis - e, Dar go dearḃ...... -ta do ċráiḋ sí mé.
Ag-us id - - is sin is maid...... -in Do ċuaiḋ an ais - ling tríd mo ċroiḋe.

Ar n-a ċur amaċ do

Ċonnraḋ na Gaeḋilge, i mBaile Áṫa Cliaṫ.

Falconer.] [Baile Áṫa Cliaṫ.

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Boston Public Library

https://archive.org/details/amhrainoireachta00odui